

O sabiatz ?

Parents, Vòstras lengas son un astre



• DINS LO MONDE •



60 % de la población
comunica
amb mantuna lengua



• EN FRANÇA •



1 enfant sus 4
grandis
amb mantuna lengua*

Lo bilinguisme

Pas que d'avantatges, dins totes las lengas !

Mon enfant creis amb mantuna lenga,
es un problema ?

Pas cap de problema !

- ▶ Es provat, un enfant pòt aprene aisidament mantuna lenga, sens las confondre.
- ▶ Doas en mema temps, una après l'autra, tres o mai... tot es possible !
- ▶ Coma totes los enfants, li cal just laissar desvolopar lo lengatge al ritme sieu.

Es utila ma lenga per mon enfant ?

De segur !

- ▶ Las lengas dels parents son quitament fundamentalas per los enfants : los rassseguran e permeton de lor transmetre una istòria familiaria.
- ▶ Es tanben mercé aquellas lengas que l'enfant vai aprene a parlar.
- ▶ D'alhors, mai un enfanton coneis o practica sa.s lenga.s familia.s, mai aisidament apren puèi lo francés !

E a l'escola, de qué se vai passar ?

Ajatz pas pour !

- ▶ L'important es que vòstre enfant senta que totes sas lengas son benvengudas.
- ▶ Contunhatz de li parlar dins vòstra lenga, mostratz vòstre interès per la lenga de l'escola e per lo mond novèl que i vai descobrir.
- ▶ Un còp mes en fisança, dintrràrà aisidament dins lo francés... e vendrà bilingue e mai plurilingue !

Ésser bilingue, es poder :

- Comunicar mai aisidament dins un mond multicultural
- Acceptar e valorizar la diversitat
- Desvolopar lo sens de l'empatia e de l'escota
- Ésser creatiu
- S'adaptar a de situacions divèrsas
- Aprene d'autras lengas mai aisidament



A condicion que totes las lengas de l'enfant sián
valorizadas a l'ostal e dins la societat !

Cada jorn

• EN FAMILHA •



CONTAR, CANTAR, LEGIR, JOGAR...
dins la lenga que causiretz

ESCAMBIAR, RESCONTRAR...
d'autras personas que partatjan vòstra lenga

• DINS LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS •
grèpias, escòlas, centres socials...



ESCAMBIAR
sus las lengas de l'ostal e de l'estructura

PARTATJAR
de mots, d'istòrias, de cançons dins vòstras lengas